

Lo caumatge ?

Coneissèm pas !



© Aldric Hagège (IEO Midi-Pyrénées)

La lenga d'òc pòt desembarcar sus d'activitats professionalas. L'an 2013, foguèron prepausadas sus l'airal occitan 141 ofèrtas d'emplecs en quista de candidats « occitanofòns ». Rescontre d'unes d'aqueles trabalhadors bilingües

Per Valentin Belhomme, son perfil « occitan » l'avantatgèt per sa carrièra. El precisa : « Despuòi 2009, trabalhe a Tolosa, ont ai practicat de mestiers diversés en ligason amb aquela lenga, dins la comunicacion, dins lo **bailejar** de projèctes culturals, e ara dins un ostau d'edicion ». Totjorn dins la Vila Ròsa, Perrina Alsina, 28 ans, es emplegada dins una associacion culturala La Tuta d'Òc. I aculhís los visitors, gerís las resèrvas, e tanben la comptabilitat. « A l'ostau, l'occitan èra parlat de longa, pasmens aviái pas pensat ne far un mestier ». La lenga d'òc pòt menar tanben a far entrepreneire. Jeremia Bucchieri, per exemple, a creat OCulture a Montpelhièr, una agéncia de torisme cultural per far descobrir Occitània a sa **practica**. En mai de far usatge d'aquela lenga cada jorn dins son activitat, aqueles joves trabalhadors partatjan un autre ponch comun : totes an estudiàt a l'Universitat Pau Valèri de Montpelhièr.

D'ofèrtas d'emplecs non provesidas...

Despuòi 1969, l'establiment universitari prepausa un percors dedicat a la cultura e a la lenga d'Òc, qu'a per tòca d'ofrir a sos estudiants diplomats de possibilitats novas sus lo mercat dau trabalh. Au contra de las idèias recebudas, lo domèni de l'ensenhament es pas lo sol que porgís d'emplecs per los candidats bilingües, d'autres sectors tanplan son a l'espèra dins l'animacion, l'ajuda a la persona o lo patrimòni. Mas, coma defautan las personas formadas per ténèr aqueles pòstes, los emplegaires son cogits de recrutar de personas que parlan pas l'occitan. A condicion d'èstre mobil sus l'airal d'Òc, mestrejear la lenga se revelà un atots de tria.

/Caumatge/ (pron. càoumatge accentué sur le premier a) = chômage; **/bailejar/** = administrer, diriger ; **/practica/** = clientèle ; **/cogir/** = obliger.

Le chômage ? On ne connaît pas !

La maîtrise de la langue d'Occ peut être source de débouchés professionnels. En 2013, 141 offres d'emplois, à la recherche de candidats « occitanophones », ont été diffusées dans l'aire occitane ⁽¹⁾. Rencontre de quelques-uns de ces travailleurs bilingues.

Pour Valentin Belhomme, son profil « occitan » a été un avantage dans sa carrière. « Depuis 2009, je travaille à Toulouse, où j'ai exercé divers métiers en lien avec cette langue, dans la communication, l'administration de projets culturels et maintenant dans une maison d'édition », précise-t-il. Toujours dans la ville rose, Perrine Alsina, 28 ans, est employée dans une association culturelle *La Tuta d'Occ* où elle assure l'accueil des visiteurs, la gestion des stocks ainsi que la comptabilité. « À la maison, l'occitan a toujours été présent, pourtant je n'avais jamais pensé en faire un métier », assure-t-elle. La langue d'Occ peut également mener à l'entrepreneuriat. Jérémie Bucchieri a, par exemple, créé OCulture à Montpellier, une agence de tourisme culturel pour faire découvrir le sud de la France à ses clients. En plus d'utiliser cette langue au quotidien dans leurs métiers respectifs, ces jeunes travailleurs partagent un autre point commun : ils ont tous étudié à l'Université Paul Valéry de Montpellier.

Des offres d'emplois non pourvues...

Depuis 1969, l'établissement universitaire propose un cursus dédié à la culture et à la langue d'Occ, afin d'offrir à ses diplômés de nouvelles possibilités sur le marché du travail. Contrairement aux idées reçues, l'enseignement n'est pas le seul pourvoyeur d'emplois pour les candidats bilingues, d'autres secteurs sont également à l'affût dans l'animation, l'aide à la personne ou le patrimoine. Mais, face au manque de personnes formées, les employeurs sont obligés de recruter des personnes ne parlant pas occitan. À condition d'être mobile sur le territoire occitan, la maîtrise de cette langue se révèle être un précieux atout.

⁽¹⁾ Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence



univ-montp3.fr